

t48\_group\_3  
(TMZ1K6645jz4sgE93bW2axTs3BdhhgWWQCw)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow \\ (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow \\ (k3\_group\_3 X0 (k5\_group\_3 X0 X2 X1) X3 = k5\_group\_3 X0 (k2\_group\_2 \\ X0 X2 X3) X1)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0 (u1\_struct\_0 X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3\_algstr\_0 X0) \Rightarrow (l1\_struct\_0 X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k6\_domain\_1 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 \\ X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \wedge ((m1\_subset\_1 X1 ( \\ k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k5\_group\_3 X0 X1 X2) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ X0))) \end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\ (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ X0)) \Rightarrow (k4\_group\_3 X0 X1 X2 = k3\_group\_3 X0 X1 (k6\_domain\_1 (u1\_struct\_0 \\ X0) X2)))) \end{aligned} \tag{6}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 \\ (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (k5\_group\_2 X0 X1 X2 = k2\_group\_2 \\ X0 X2 (k6\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1)))) \end{aligned} \tag{7}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (k4\_group\_3 \\ X0 (k5\_group\_3 X0 X3 X1) X2 = k5\_group\_3 X0 (k5\_group\_2 X0 X2 X3) X1)))) \end{aligned}$$